

Awofo Pɔtaa

safoa ɛma

sukuuni apomuden a ɛyɛ papa



Hunu Wo Ba no Apomuden

SNAP Apomuden Pɔtaa ma wohunu wo ba no sukuu apomuden klenike ho nsɛm na woahunu woapomuden ne wɔn yiedie ho nsɛm. Ɛsiane sɛ nkitahodie ho hia pa ara wɔ ayarehwɛ mu no nti, apomuden pɔtaa no nkitahodie no kɔ so ntɛm, na nteaseɛ ne ahobanmmɔ wɔ mu. Wobɛtumi de adi dwuma nnɔhwere 24 no nyinaa wɔ wo kɔmputa anaa mobal afidie so, wobɛtumi de asakra nsɛm mu de apomuden ho nsɛm, wobɛtumi de wo nsa ahɛ ase wɔ elɛtrɔnik so na wode fɔɔms no amane, asane ahwehwɛ nhwehwɛmu a woyɛɛ no nsunsuansoɔ mu, de aduro ho nsɛm amane, ma OTC ɔhyɛ, de ayarehwɛ ne ade amane! Wɔbɛbɔ wo nkra berɛ a nsɛm foforoɔ bɛba.

Encrypted transmihyin bɔ deeta no ho ban na anna adi, edi ahobanmmɔ ho nhɛhyɛɛ nyinaa so na ɛhwɛ sɛ apomuden ho nsɛm nyinaa so bɔ ho ban na ɛyɛ kokoamusɛm.

Apomuden Pɔ taa Nsɛmtitire

- Wowura mu a wommerɛ & wɔabɔ encrypted deeta no ban na wode mane
- Fɔɔm a wɔayɛ a ɛnyɛ den a ɛwɔ e-signature
- Ɛnyɛ den sɛ wobɛsakra apomuden ho nsɛm mu berɛ a asesa
- De ɔkta ɔhyɛ nsɛm, anituadeɛ, aduro kaad ne adeɛ .
- Nkaebɔ ɛma apomuden ho nsɛm a ɛho hia
- Ne ahwefoɔ nkaɛɛ akɛyɛ nsɛm
- Wo ne apomuden klenike nni nkitaho
- 24/7 wobɛtumi de adi dwuma wɔ kɔmputa/ mobaal afidie so

Hwɛ emeeli kwan firi @studentehr.com na ɛbɛma wo nsa aka wo Deɛ ɔde redi dwuma edin ne passwɛɛd .

